



# **STERILITET ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA**



**Sveučilište u Zagrebu**



**Veterinarski fakultet**





**PREDAVANJA**



# JALOVOSTI

---

- Nesposobnost stvaranja potomstva ženskih domaćih životinja
- za reprodukciju su potrebni razni vanjski pozitivni podražaji
  - klima
  - temperatura
  - hranidba
  - način držanja (intenzivno iskorištavanje, ekstenzivno)



# JALOVOSTI

---

- CNS (centralni nervni sistem) prima podražaje, prenosi ih u hipotalamus koji luči GnRH (releasing hormone) - polipeptidi za gonadotropne hormone
- ako ima više različitih podražaja lučit će se GONADOTROPNI HORMONI

↓      ↓  
FSH    LH


- a oni dovode do zrenja FOLIKULA tj.  
FUNKCIJE JAJNIKA



# JALOVOSTI

---

- jajnici sada luče svoje folikularne hormone i progesteron
- pod njihovim utjecajem vidimo cikličke promjene - folikul te žuto tijelo
- Slijedi:
  - parenje
  - oplodnja
  - razvoj embrija, razvoj ploda
  - i na kraju porod



# JALOVOSTI

---

- poremetnja u bilo kojoj fazi toga niza funkcija  
- biti će JALOVOST
  - da bi se sve ovo moglo normalno odigrati  
potrebni su:
- 
- genetski faktori
  - pravilan način držanja i ishrane
  - tehnologija na farmi - koja je prilagođena  
fiziološkim uvjetima



# JALOVOSTI

---

- životinje u različitim uvjetima imaju različit intenzitet reprodukcije



EKSTREMNO PLODNE ili OBRNUTO


- u goveda to su mesne pasmine koje imaju dobar intenzitet plodnosti



# JALOVOSTI

---


- jalovost označuje pojam da životinja nije gravidna u vrijeme kada bi u fiziološkim prirodnim okolnostima trebala biti npr. junica stara 16-18 mjeseci i težine 350 kg, a nije u određeno vrijeme koncipirala - smatramo da je jalova



# JALOVOSTI

---


- ili životinju koja je koncipirala te pobacila također smatramo JALOVOM
- ili ako daje sitnu, defektnu mladunčad!
- neplodne su također životinje koje zbog patoloških promjena na spolnim organima ne mogu koncipirati



# JALOVOSTI

---


- Razlikujemo:
  - jalovost
  - slabiju plodnost
  - neplodnost
  - čimbenici koji utječu na neplodnost i jalovost-
  - genetski čimbenici - u smislu nepravilnog razvoja organa npr. infantilizam



# JALOVOSTI

---

- KONSTITUCIJA - što je konstitucija bolja i životinje metabolički stabilnije, to su i plodnije; što su metabolički labilnije to su obično i slabo plodnije
- ADAPTACIJA - sposobnost adaptiranja na uvjete držanja i ishrane



# JALOVOSTI

---


- aklimatizacija - promjena tehnologije (na farmi)
- i novi ambijent može djelovati na životinje kao stres
- HRANIDBA - djeluje na pojavu jalovosti ako ne pokriva sve potrebe organizma
- Narušena ili nedovoljna ishrana čini 60-75% ukupnog steriliteta goveda



# JALOVOSTI

---

- različite infekcije i to specifične koitalne infekcije tj. spolne zaraze
- prenose se koitusom ili drugim putem npr. BRUCELOZA (alimentarni put)
- niz drugih zaraznih bolesti koje nisu spolne, ali sekundarno mogu poremetiti reprodukciju



# JALOVOSTI

---


- zatim infekcije s patogenim mikroorganizmima (više su mehaničke) i ulaze u bilo kojoj fazi ciklusa.
- kod goveda računamo da je u uzgoju 25-30% životinja jalovo. Od toga se izluči svake godine 5-50% životinja koje uopće ne mogu koncipirati
- kod konja (kobila) je situacija bolja



# JALOVOSTI

---


- vlasnici iz iskustva znaju da će kobile pobaciti ako ih uz intenzivan rad svake godine pripuštaju!
- Iz tog razloga u nizu sela (npr.Posavina) pripuštaju ih svake druge godine



# JALOVOSTI

---


- stanje na ergelama je puno bolje, skoro 100% koncepcija
- Svinje - neplodnost predstavlja značajan problem
- u industrijskoj proizvodnji se planira i računa s 30% jalovica



# NEPLODNOST U GOVEDA

---


- Kod krava mlijekočnih pasmina zabilježeno je redovno tjeranje i visoka laktacija.
- različiti egzogeni i endogeni čimbenici isto ometaju fiziologiju reprodukcije, pa su zbog toga posljedice:
- izostajanje estrusa - anestrija



# NEPLODNOST U GOVEDA

---

- izostanak oplodnje i preganjanje
- neredovna i kasna oplodnja s produženjem razdoblja između teljenja
- pobačaji ili rađanje nedonoščadi
- rađanje teladi koja brzo ugiba




# NEPLODNOST U GOVEDA

---

- Avitalna telad
- ovakve posljedice predstavljaju bit STERILITETA - koji nanosi velike štete (često veće od svih gubitaka nastalih od zaraznih, invazijskih i organskih bolesti)

Sterilitet goveda može biti:

- povremen ili stalan
- prirođen ili stečen




# NEPLODNOST U GOVEDA

---

- Stečeni sterilitet je znatno češći (70-80%) nego prirođeni ili nasljedni (20-30%)
- stečeni sterilitet - posljedica djelovanja:

1. Alimentarnih, nutritivnih nedostataka



# NEPLODNOST U GOVEDA

---

2. LOKALNE INFEKCIJE SPOLNIH ORGANA i  
to:

- a) puerperalnih infekcija
- b) koitalnih infekcija koje izazivaju upalu spolnih organa



# NEPLODNOST U GOVEDA

---

3. Opća oboljenja koja ometaju spolni ciklus
  - BOLESTI METABOLIZMA
  - ZARAZNE BOLESTI (TBC, BRUCELOZA i dr.)
  - INVAZIJSKE BOLESTI




# NEPLODNOST U GOVEDA

---

PRIROĐENI STERILITET - nastaje zbog:

- morfoloških defekata (patološkomorfološki oblik)
- razvojnih anomalija spolnih organa npr. hipoplazija gonada
- FREE - MARTINS (FRIMARTINIZAM)




# NEPLODNOST U GOVEDA

---

Predispozicije za funkcionalne poremetnje spolnih organa:

- anestrija
- taho gonjenje
- cistična degeneracija jajnika
- ciste na jajniku
- plodnost i neplodnost u goveda mjerimo trajanjem međutelidbenog intervala




# NEPLODNOST U GOVEDA

---

idealno za govedo trebalo bi biti 365 dana:

- 305 dana laktacije
- 60 dana suhostajnog perioda (OVISNO O MLIJEČNOSTI)
- još kraće međutelidbeno razdoblje može se postići kod mesnih pasmina u idealnim uvjetima držanja




# NEPLODNOST U GOVEDA

---

- To ovisi o:
  - uvjetima držanja
  - pasmini
  - ishrani

Duljina međutelidbenog intervala ovisi o:


- - trajanju graviditeta (280-290 dana)
- a najviše o servis periodu



# NEPLODNOST U GOVEDA

---


- idealni servis period - 80-90 dana
- broj iskorištenih doza sjemena podijelimo s brojem u.o. u jednoj godini



# NEPLODNOST U GOVEDA

---


- indeks osjemenjivanja - to je prosječni broj skokova (osjemenjivanja) po gravidnoj kravi
- trebao bi biti manji od 2 (1,8)
- postotak koncepcije kod prvog osjemenjivanja (oko 60%)



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---

- ANAMNEZA - puno podataka možemo skupiti za postavljanje dijagnoze
- na farmi - kartica
- broj teljenja (pobačaja), koji mjesec
- datum posljednjeg teljenja
- sve o teljenju: lagano  
teško  
sama  
posteljica



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---

- podaci o gonjenju
- Intervali, jakost 21 dan (18-25)
- junice zrele za rasplod 16-24 mj.
- Junice spolno zrele u dobi 8 do 14 mjeseci



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---

- Broj priputa
- datum posljednjeg priputa i posljednjeg tjeranja
- estrus traje 4-14-36 sati
- do ovulacije dolazi 1-16 sati nakon prestanka vanjskih znakova gonjenja
- 13-16 sati od početka estrusa spermiji moraju biti u jajovodu kada nastupi ovulacija (kapacitacija)



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---


- Najpovoljnije vrijeme za u.o. (priпуст) u punom estrusu tj. 12-16 sati od početka gonjenja (najkasnije 18 sati)
- zapažanje vlasnika o određenim patološkim promjenama (dugo tjeranje, nepravilni intervali i sl.)



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---


- kod prirodnog pripusta, zabilježiti ime vlasnika bika gdje je životinja pripuštena za slučaj otkrivanja kakve spolne infekcije
  - GINEKOLOŠKA PRETRAGA
  - rektalna
  - vaginalna
- pomoću njih možemo otkriti i uočiti



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---



- patološke upalne promjene
- ocijeniti endokrinu funkciju jajnika (vaginalna pretraga) npr. u estrusu prokvašenost sluznice, otvoren cerviks, sluz bistra staklenasta
- bris iz vagine: bojenjem BRISA (kod kuja) možemo odrediti endokrinu aktivnost!



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---

- iz rodnice možemo odrediti - lokalna antitijelavaginalnom mukoaglutinacijom tj. da li u vaginalnoj sluzi imamo antitijela za određenu zarazu - imunološka pretraga
- serološka pretraga ako se uzima krv
- biopsija endometrija ide u ginekološku pretragu



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---


- mikrobiološka pretraga (bakterije, protozoe, gljivice), pa i virološke pretrage
- u ginekologiji se služimo UZV i RTG pretragom (da li je gravidna ili pyometra u kuja)



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---

- Ultrazvuk u novije vrijeme: praćenje graviditeta; praćenje ovulacije i dijagnostika cista
- određivanje nivoa hormona u krvi ili u mlijeku (indirektno)



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---


- IMUNOLOŠKO - FERMENTATIVNE metode (ELISA) - KVANTITATIVNO ODREĐIVANJE NIVOA ESTROGENA I PROGESTERONA u krvi životinje
- moramo postaviti etiološku dijagnozu i upotpuniti je drugim (po potrebi biokemijskim metodama)
- ocjena kvalitete hrane, potpuna hranidbena vrijednost hrane



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---


- Razni toksini koje proizvode razne pljesni na hrani
- Razna zaštitna sredstva
  - pesticidi
  - herbicidi



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---


- UPALA vulve - VULVITIS  
vestibiluma - VESTIBULITIS  
rodnice - vaginitis  
grlića maternice (cerviksa) - CERVICITIS  
endometrija - ENDOMETRITIS  
upala cijele maternične stijenke -  
METRITIS



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---

- Upala MATERNIČNE VEZE - PARAMETRITIS
- PERIMETRIJA - PERIMETRITIS
- jajovoda - SALPINGITIS
- jajnika - oofritis OOPHORITIS



# DIJAGNOZA JALOVOSTI

---

## PRIROĐENI STERILITET


- Razvojne nepravilnosti spolnih organa - JUNICA nasljeđuju se od oca ili majke i pošto se prenose na potomstvo veoma je važno pravovremeno otkrivanje nosioca takvih gena i isključivanje iz rasploda!
- Uzrokuju potpuni ili djelomični sterilitet



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- INFANTILIZAM - općenito zaostajanje u razvoju spolnih organa. U goveda je relativno rijetko.
- Utvrđuje se prilikom GINEKOLOŠKOG pregleda kod junica koje su stasale za rasplod (16-24 mj.)




# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

NALAZIMO:

- vrlo male spolne organe (kao u teladi) koji nisu u funkciji
- junice sklone pretilosti
- infantilizam nije tipično nasljedna ili prirođena pojava u goveda




# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

Do zaostajanja u razvoju spolnih organa dolazi zbog:

- izostajanja gonadostimulirajućeg djelovanja hipofize na razvoj i funkciju jajnika ženske teladi
- iako teoretski uzrok može biti centralan (hipotalamus, hipofiza) i prirođen on je najčešće stečen!



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- Kao posljedica:
  - kronične bolesti
  - deficitarne ishrane
  - vrlo loših uvjeta držanja ženske teladi



# **RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA**

---

- Diferencijalno dijagnostički dolazi u obzir:  
freemartinizam  
**HIPOPLAZIJA JAJNIKA**

**ATROFIJA** - koja je najčešći uzrok  
**ANESTRIJE**



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- TERAPIJA- najčešće ne liječimo jer prve ginekološke preglede junica uglavnom obavljamo za vrijeme kada bi one morale biti spolno zrele 8-11 mj. ili zrele za rasplod 16-24 mj.
- svaki nalaz bilo koje nepravilnosti u razvoju spolnih organa teladi i junica nepoznata porijekla, a pogotovo ako se sumnja na naslijednu nepravilnost treba prijaviti centrima za u.o.



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

kako bi se na vrijeme mogla provjeriti njihova nasljednost i poduzeti mjere da se spriječi njihovo širenje putem u.o.-a!

- INTERSEKS - međuspolne životinje (tu postoji biseksualna osnova gonada)
- u junica vrlo rijetko mogu postojati muški i ženski spolni organi (osnove gonada) jedni pored drugih.



# **RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA**

---

-**PRAVI HERMAFRODITIZAM**  
hermaphroditismus verus s.  
**AMBIGLANDULARIS**


- **PSEUDOHERMAFRODITIZAM** - histološki nalazimo testikularno ili ovarijalno tkivo  
**HERMAPHRODITISMUS TESTICULARIS**  
**SEU MASCULINUS** i  
**HERMAPHRODITISMUS OVARIALIS SEU**  
**FEMININUS**



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---


- Za nastajanje interseksa različitih oblika ulogu imaju:
- genetski faktori (enzimopatije pretvorbe steroida)
- kromosomski faktori (numeričke abrazije, pojave y kromosoma u genetski ženskih životinja)
- prirođeni sterilitet u junica - koje su porijeklom od raznospolnih blizanaca



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- FREEMARTINIZAM - najčešći oblik u razvoju ženskih spolnih organa goveda i zapravo jedan od oblika interseksualnosti
- kod raznoplodnih blizanaca javlja se u 95% ženske teladi
- takve su junice FRIMARTINE JUNICE



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---


- neplodne jer im nedostaju dijelovi spolnih organa, a braća bikovi su plodni
- ETIOLOGIJA: anomalija nastaje kod ženskog ploda u toku intrauterinog razvoja zbog toga što placente muškog i ženskog ploda komuniciraju preko razvijenih anastomoza krvnih žila, te u cirkulaciju...



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- ŽENSKOG PLODA ULAZE:
  - ERITROCITI
  - LEUKOCITI
  - GERMINATIVNE EMBRIONALNE STANICE  
(sa XY KROMOSOMSKIM SUSTAVOM)  
ANDROGENI i ANTIMÜLLER HORMON



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- oko 50. dana razvoja ploda počinje inicijalna faza razvoja FREEMARTINIZMA (zaostajanje razvoja spolnih organa), a oko 75-tog.dana maskulinizacija
- u goveda na 30-40 teljenja dolaze jedni blizanci



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- računa se da na 100 teljenja dolaze jedni raznospolni blizanci
- KLINIČKI NALAZ:
- Freemartine junice imaju volovski izgled i ponašanje muških životinja
- Stidnica je malena, smežurana s vrlo izraženim klitorisom i dugim dlakama na ventralnoj komisuri; takve životinje mokre prema gore



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- svi nalazi oboljelih spolnih organa najčešće su hipoplastični
- najčešće je razvijen samo vestibulum i rodnica, a cerviks i maternica najčešće nedostaju
- Rektalnom pretragom nalaz maternice je težak, debljine slamke (OSTATAK MÜLLEROVIH kanala)



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---


- Jajnici su jedva opipljivi - HIPOPLASTIČNI
- Histološki - nalazi se kadkad embrionalno ovarijalno tkivo pa i testikularno tkivo.  
Životinje se ne gone, ali kadkada skaču jedna po drugoj što je posljedica djelomične MASKULINIZACIJE



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---


- DIJAGNOZA:
- u teladi ako nađemo sitno smežuranu stidnicu s izraženim klitorisom
- Pomoću epruvete ili prstom - ulazi se samo 3-5 cm (samo vestibulum)
- u normalnih junica epruveta ulazi 12-16 cm



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---


- U mladih životinja postavljamo dijagnozu pomoću kromograma
- u starijih rektalna i vaginalna pretraga
- PROGNOZA:
- S obzirom da 95% ženske teladi od raznospolnih blizanaca ima ovu anomaliju, pa su zato jalove, žensku telad od raznospolnih blizanaca odmah nakon teljenja treba namijeniti tovu



# RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA

---

- Frematinizam nastao je od riječi FREEMARTIN koja se prvi puta pojavljuje u tisku u 17 st.
- FREE je nastao od riječi FARROW što na engleskom znači NEPLODAN
- MARTIN od galske riječi “MART” što znači krava.



# **RAZVOJNE NEPRAVILNOSTI NA SPOLNIM ORGANIMA**

---


- jalove krave free mart klane su za svetkovinu na MARTINOV dan koji je važan praznik u Škotskoj i Sjevernoj Engleskoj
- BOLEST BIJELIH JUNICA - nasljedna nerazvijenost spolnih organa, osim jajnika
- Engleska, Švedska, Belgija, Amerika



# BOLEST BIJELIH JUNICA

---


- U oko 10% SHORTHORN i drugih bijelih rasa junica u kojih prevladava bijela boja ili u potpuno bijelih pojavljuje se nepravilnost u razvoju dijelova spolnih organa nastalih od MÜLLEROVIH kanala (od kojih se normalno razvija spolni kanal)
- kod nas se povremeno sreće kao rijetka anomalija - UTERUS UNICORNIS - maternica s jednim rogom



# BOLEST BIJELIH JUNICA

---

- Najjednostavniji oblik - HIMEN PERSISTENS
- Većinom nedostaje prednji dio vagine, cerviks, corpus uteri i jedan maternični rog



# BOLEST BIJELIH JUNICA

---

- prekidi KONTINUITETA LUMENA porođajnog kanala ispred himena
- Prekidi mogu biti poput membrana (kao HIMEN PERSISTENS) ili su to duži prekidi kontinuiteta rodnice, rogova maternice ili jajovoda



# BOLEST BIJELIH JUNICA

---


- ispred ili između tih prekida može se sakupljati sekret žuto smeđe boje, bez bakterija.
- može biti pritisak na mokraćni mjehur i rektum. Sve te junice imaju normalno građenu vulvu, vestibulum vagine i jajnike.
- može nastati estrus i razvija se žuto tijelo!



# BOLEST BIJELIH JUNICA

---


- genetski poremećaj: recesivni gen vezan za spol i bezbojnost koji se češće javlja u junica bijelih rasa
- iako je učestalost ove mane pažljivom selekcijom smanjena ona je uočena i kod križanaca takovih goveda s nekim drugim pasminama.



# BOLEST BIJELIH JUNICA

---

- DIJAGNOZA: rektalna i vaginalna pretraga
- SUZBIJANJE: mana se suzbija SELEKCIJOM



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---

- za razliku od drugih životinja krava nema izražen himen već samo jedan nabor sluznice na introitusu vagine
- rijetki slučajevi prirođeno pojačanog cirkularnog nabora sužava ulaz u vaginu i čini smetnje kod parenja



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- HYMEN FEMINIS PERSISTENS - kirurški ukloniti nije preporučljivo zbog nasljednosti
- PRIROĐENE NEPRAVILNOSTI VAGINE
- APLASIA ILI HYPOPLASIA vagine s obliteracijama i vezivno tkivnim prečkama



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- nepotpun razvoj spolnih organa iz Milerovih kanala za vrijeme embrionalnog razvoja
- kod potpunog zatvaranja vagine - nakupljanje sekreta i otežana defekacija
- kadkada dupla vagina - vagina DUPLEX nastavlja se kranijalno i dupli cerviks



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- HIPOPLAZIJA JAJNIKA
- razvojna nepravilnost koja je nasljedna;  
RECESIVNO se prenosi na potomstvo
- rezultira neplodnošću ili slabijom plodnošću



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- Može biti jednostrana (mogu koncipirati) ili obostrana (uopće se ne gone)
- DJELOMIČNA ili POTPUNA



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- Normalna veličina jajnika: dužina 2-5 cm, širina 1-2cm, debljina 1,5-2 cm, tež.10-20g



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---

- HIPOPLASTIČAN JAJNIK je:
  - malen (grah)
  - smežuran - podužno naboran
  - u pravilu bez germinativnog epitela
  - bez cikličkih tvorbi



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- S djelomičnom ili jednostavnom hipoplazijom mogu i koncipirati, ali gotovo uvijek imaju malu rezervu folikula tako da se katkad već prije nastupa zrelosti za rasplod prestanu goniti jer im se rezerva folikula iscrpi.
- vrlo rijetko ostaju dulje u reprodukciji!



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- DIJAGNOZA: relativno lagana
- Međutim, ako se goveda ne gone i imaju male jajnike to još ne znači da su hipoplastični
- U slučaju da je jedan jajnik mali, a drugi veliki sumnjamo na jednostranu hipoplaziju



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---

- moramo paziti da potomstvo ne ide u rasplod!
- diferencijalno dijagnostički treba isključiti atrofiju jajnika!
- Za rezliku od atrofičnih jajnika hipoplastični jajnici ne reagiraju gonjenjem na aplikaciju serumskih gonadotropina (prostaglandin,FSH)



# ANOMALIJE U RAZVOJU SPOLNIH ORGANA

---


- SUZBIJANJE: roditelji koji daju potomstvo s hipoplazijom jajnika treba isključiti iz uzgoja!
- bikove sa sumnjom na HIPOPLAZIJU (mali ili asimetrični testesi) ne bi trebalo držati u pripustu, a pogotovo ne za U.O.



# VAGINA SUBSEPTA VEZIVNO TKIVNE PREČKE U RODNICI

---


- U vagini krava i junica dosta često nalazimo prirođene - okomite vezivno tkivne prečke gotovo prilegle na cerviks ili ga pokrivaju, pa vaginalna slika daje dojam da se radi o dvostrukom cerviksu dok se u drugih krava veže kaudalno sve do područja himena



# VAGINA SUBSEPTA VEZIVNO TKIVNE PREČKE U RODNICI

---

- debljine do 3 prsta; uvijek su okomite i položene medijalno
- one koje su prilegle na cerviks ometaju ulazak sperme (otežavaju) prilikom priputa ili U.O.; kadkad prilikom teljenja može zapeti plod, a poslije teljenja posteljica!
- ADSPEKCIJA!



# VAGINA SUBSEPTA VEZIVNO TKIVNE PREČKE U RODNICI

---


- DIJAGONZA: vaginalna pretraga! Utvrditi da li se radi o prečki ili dvostrukom cerviksu - palpacija
- LIJEČENJE: uđemo rukom u rodnicu s dva prsta, zahvatimo prečku i izvučemo je koliko možemo prema predvorju rodnice ili iz stidnice i prerežemo škarama



# ANOMALIJE NA CERVIKSU

---


- APLASIA CERVICIS - kod junica nedostaje cerviks
- HYPOPLASIA CERVICIS - nedovoljno razvijen
- CERVIX DUPLEX - DVOSTRUKI MATERNIČNI GRLJAK



# ANOMALIJE NA CERVIKSU

---

- kod vaginalne pretrage nalazimo 2 otvora cerviksa koji leže jedan pored drugoga
- kanali im se nakon nekoliko centimetara spajaju u jedan; katkada jedan kanal nije prohodan
- prilikom priputa rezultat oplodnje može biti slabiji nego u normalnih krava



# ANOMALIJE NA CERVIKSU

---

- pri U.O. trebamo biti oprezni da spermu ne apliciramo u kanal ili životinju ne ozlijedimo nasilnim guranjem pistoleta

## ETIOLOGIJA I SUZBIJANJE

- pojedini bikovi prenose ovu manu na 3 do 9% potomaka
- pravilnom selekcijom ukloniti ih iz uzgoja
- nalaz takve mane prijaviti Centru za u.o.



# RAZVOJNE ANOMALIJE MATERNICE

---


- APLASIA UTERI - nedostatak maternice
- UTERUS UNICORNIS - maternica s jednim rogom - rijetka pojava
- Javlja se kod: freemartinizma, infertilizma, interseksa, bolest bijelih junica



# RAZVOJNE ANOMALIJE MATERNICE

---

Uterus s jednim rogom može biti gravidan.  
Ovarijs su obično obostrano razvijeni i u funkciji.



# STEČENE ANOMALIJE SPOLNIH ORGANA

---


- CISTE BARTHOLINIJEVIH ŽLIJEZDA
- nalaze se pod sluznicom PREDVORJA rodnice, a katkad one veće prodiru duboko u tkivo stidnih usana
- radi se o ATREZIJI izvodnih kanala ili njihovom začepljenju



# STEČENE ANOMALIJE SPOLNIH ORGANA

---

- obično su pojedinačne (na lijevoj strani) ili su obostrane; u njima se skuplja sekret
- veličine od zrna graška, oraha pa do srednje šake, tako da deformiraju stidnicu izvana.



# STEČENE ANOMALIJE SPOLNIH ORGANA

---

- sivosrebrnaste do plavičaste boje
- Najčešće ih nalazimo kod pregleda vestibuluma ili pak same vire iz stidnice
- Rjeđe su prirođene, češće stečene u starijih krava
- smetaju životinji pri mokrenju, nadražuju, ometaju priputst
- zbog nepravilnog zatvaranja stidnice mogu uzrokovati vestibulitis i vaginitis



# STEČENE ANOMALIJE SPOLNIH ORGANA

---


- DIJAGNOZA: lagano se postavlja pregledom vestibuluma
- Diferencijalno dijagnostički dolaze u obzir:
  - tumori
  - izvala vagine
  - apscesi
  - u nejasnim slučajevima – PUNKCIJA prilikom koje izlazi jantarasta tekućina, rjeđe mutan sadržaj!



# RAZVOJNE ANOMALIJE MATERNICE

---

- LIJEČENJE: raširimo stidne usne, pincetom uhvatimo vrh ciste i razrežemo škarama uz stijenku vagine.
- unutrašnjost ciste TUŠIRAMO jodom.
- ciste će recidivirati ako ih samo punktiramo, a ne izvršimo INCIZIJU



# STEČENE ANOMALIJE SPOLNIH ORGANA

---


- VAGINALNE CISTE GARTNÄROVIH kanala
- najčešće ih nalazimo na VENTRALNOJ stijenki rodnice u blizini cerviksa, ali se mogu ZMIJOLIKO protezati duž cijele rodnice.
- obično su do veličine oraha, ali mogu biti i kobasičastog izgleda i do debljine podlaktice
- Sadržaj: mutan ili sluzav sa zrncima poput riže



# STEČENE ANOMALIJE SPOLNIH ORGANA

---


- vaginalne ciste mogu smetati prilikom pripusta, redovito smetaju kod vaginalnog pregleda, mogu smetati kod uvađanja pistoleta
- LIJEČENJE: ako su ciste velike i smetaju pri radu treba ih incizirati!
- INCIZIJA - nož prstaš izdašno da ciste ne bi recidivirale
- nakon incizije, ciste treba jodirati



# UROVAGINA

---

- nakupljanje mokraće u rodnici
- Pojava može biti:
- PRIROĐENA ili STEČENA
- u nekih familija krava urovaginu uzrokuju ciste na jajnicima, mana je nasljedna (javlja se već kod junica) te kod visoke mlječnosti



# UROVAGINA

---


- javlja se kod kahektičnih i starih krava u kojih zdjelični i maternični vezovi popuste, pa se anus i vulva pomaknu prema naprijed tako da vulva leži vodoravno
- olabavi i paravaginalno vezivno tkivo. Pri tome se rodnica povuče kranijalno i visi preko ruba zdjelice. Prilikom mokrenja dio mokraće istječe iz stidnice, a dio se spušta u rodnici, pa katkada pokriva i cerviks!



# UROVAGINA

---


- nakupljena mokraća draži sluznicu rodnice i cerviksa i izaziva KATAR
- SPERMICIDNO DJELOVANJE - u takvom mediju sperma brzo propada prilikom prirodnog pripusta



# UROVAGINA

---


- SIMPTOMI: vlasnik primjećuje nekontrolirano istjecanje mokraće kada životinja zakašlje ili pri težim naporima te kod ustajanja
- Često se preganjaju



# UROVAGINA

---


- DIJAGNOZA: Kod vaginalnog pregleda spekulomom primjećujemo jaku ramifikaciju vagine i crvenilo sluznice i mokraću u rodnici oko CERVIKSA. U mokraći su česti tračci gnoja!
- cerviks je otečen, zacrvenjen i na njemu su točkasta krvarenja



# UROVAGINA

---


- LIJEČENJE: - najčešće nije izlječivo, a krave su jalove
- prije prirodnog pripusta može se isprati rodnica s 1% otopinom sode bikarbune i ispustiti sadržaj iz rodnice



# UROVAGINA

---

- Isto možemo učiniti i prije u.o.
- Treba osjemeniti duboko  
**INTRACERVIKALNO ili INTRAUTERINO**
- Uhvatiti cerviks ALBRECHTSENOVIM klijevima i osjemeniti uz VIZUELNU KONTROLU tako da izbjegnemo propadanje spermija



# PNEUMOVAGINA

---

- zbog slabog zatvaranja stidnih usana koje ne priliježu jedna uz drugu ulazi zrak u vaginu i tu se zadržava
- Povremeno bučno izlazi ili se čuje usisavanje. Sluznica je nadražena KATARALIČNOM upalom.

